

БҮРДУК ХОМУУРУН— КЫЛГАС БОЛДЬОХХО!

Карл Маркс аатынан совхоз Одьулууннаабы
отделениетын бурдугу үүннэрээччилэрин
Ы Н Ы Р Ы Ы Т А

Барыта — Карл Маркс аатынан совхоз Одьулууннаабы от-
делениетын бурдугу үүннэрээччилэрэ уонна специалистара —
ССКП Ини Комитетын Генеральнай секретара табаарыс Л. И.
Брежнев суругар хардаран Кубань бурдугу үүннэрээччилэрин
баччымыарын ойөөн, онус пилетна бастакы сылынгар туорах-
таах культууралар үүнүүлэрин мулутуур кылгас болдьоххо сү-
түтэ суох үчүгэй хаачыстыбалаахтык хомуларга абзэһинэстэ-
тэ.

Хомуурга туттуллар комбайнар өрөмүөннэрин кичэллээхтик
малдьахпыт. Барыта 900 гектар үүнүүтүн арааран хомуйан 20
үлэ күнүн иһинэн бүтэриэхпит. Хас биридиг гектартан ортоту-
нан 12 центнер үүнүүнү ылан, бурдук валовой хомуурун
1100 тоннага тиэрдэһипт, онон быһылга былааны 281 тонна-
нан аһарыахпыт.

Сизмэ бурдук ыраастааһыннан балаан ыйын 1 күнүттэн са-
далан алтынны 25 күнүгэр бүтэриэхпит. Эһиндиги ыһылга
барыта 500 тонна бастың хаачыстыбалаах сизмэни ууруохпуг.
Сизмэ 100 бырыһыан кондициялаах, тобо тыарымыт аһара
бастакы уонна иккис ылаастаах буоларын ситиһиэхпит.

Хомуллубут бааһына солуматын кэбикитин эрдэттэн сар-
дыахпыт. Күһүгүгү хадьымал хоругутун үчүгэй хаачыстыба-
лаахтык ытан балаан ыйын 20 күнүгэр дээрн былаанмытын
толоруохпуг.

Оройуон бары бурдугу үүннэрээччилэрэ! Көдьүүс уонна
хаачыстыба пилеткатын бастакы сылын үүнүүтүн сүтүгэ
суох, кылгас агрономическай болдьоххо хомуйар иһин социа-
листическай куоталаһымын көхтөөхтүк тэтиһиэхпуг!

(Совхоз отделениетын бурдугу үүннэрээччилэрин
муһуһабынан биһр санаанан ыһылдыбыта).

Ы Н Ы Р Ы Ы БИҺИРЭННЭ

ССКП райкомун бюрота 1976 дэһинин уонна дьылланын ойөө-
сүлгэ туорахтаах культууралар күнү тэрийэн, субу тийһин кэл-
үүнүүлэрин кылгас болдьоххо сү-
түтэ суох ытарга, күһүгүгү хо-
чустыбалаахтык, кылгас болдьох-
тоо үлэлэрин былааннарын сити-
һиһээхтик толорорго Карл Маркс
аатынан совхоз Одьулууннаабы
отделениетын бурдугу үүннэрээч-
чилэрин ыһырытын биһирэстэ.
Райком бюрота одьулууннар
советтар исполкомнарын, МЭСЖС
аһырамыларын кинигин дүүдэ
райкомун абзэһинэстэтэ.

ОРОЙУОН МЕХАНИЗАТОРДАРЫН СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЙ КУОТАЛАҤЫЛА- РЫН УСУЛУОБУЙАТА

ССКП РАЙКОМУН БЮРОТА УОННА РАЙСОВЕТ ИСПОЛКОМА
1976 СЫЛГА ТУОРАХТААХ КУЛЬТУРАЛАР ҮҮНҮҮЛЭРИН КЫЛ-
ГАС БОЛДЬОХХО СҮТҮГЭ СУОХ БАСТЫҢ ХААЧЫСТЫБАЛААХТЫК
ХОМУЛАР ИҢИН ОРОЙУОН СОВХОЗТАРЫН МЕХАНИЗАТОРДАРЫН
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЙ КУОТАЛАҤЫЛАРЫН УСУЛУОБУЛАРЫН
МАННЫК БИГЭРТЭТТИЛЭР:

Сезон устатыгар—20 үлэ кү- Көмөлөөһөчүтүгэр мебель фонда-
нугар—250 гектартан итэбэһэ та көрүллэр.
суох иэннээх бааһына үүнүүтүн Сүүрбэ үлэ күнүгэр 250 гектар
сүтүгэ суох, үчүгэй хаачыстыба бааһына үүнүүтүн сүтүгэ суох
лаахтык хомуйан гектарын ах хомуйан хас биридиг гектарыттан
сыттан ортотунан 13 центнер 10 центнер үүнүүнү ылыт стар-
үүнүүнү ылыт агрегат старшай шай комбайнерга үһүс мизстэ
комбайнерыгар бастаны мизстэ ананар уонна «Дружба» эрбин
ананар уонна кинизэх «Юпитер» фондата бэрлэлэр. Комбайнер не-
мотоцикл фондата бэрлэлэр. Ком- мөлөөһөчүтүгэр мебель фондата
байнер көмөлөөһөчүтүгэр мебель ананар.
фондата көрүллэр.

Сезон устатыгар комбайнтан
Эһинэ 20 үлэ күнүгэр 250 гек- 350 тоннаттан итэбэһэ суох бур-
тартан итэбэһэ суох бааһына үү- дугу тохпонио хорбоһо хараллар
нүүтүн үчүгэй хаачыстыбалаах мизстэтигэр тизибит шеферга
тык хомуйбут уонна гектарын «Планета» мотоцикл фондата бэ-
ахсыттан 12 центнер үүнүүнү риллэр. Оттон 300 тоннаттан итэ-
ылыт старшай комбайнерга кич бэһэ суох бурдугу тизийэн түһэр-
икс мизстэ ананар итинэнэ «Пла- бит шеферга «Дружба» эрбин фон-
нета» мотоцикл фондата бэрлэлэр. дата ананар.

ЭРИЛИКТЭР—КЫСТЫККА КЫАЙЫЛААХТАР

ССКП обкома, Саха АССР Министрлэрин Сове-
та, профсоюзтар уобаластаабы советтара уонна
ЫБСЛС обкома 1975—1976 сс. общественнай
сүөһү кыстыгар республика совхозтарын социа-
листическай куоталаһыларын түмүктэрин өгөр-
дулар.

Сүөһү кыстыгар үчүгэй көрдөрүүлэри сити-
спит биһиги оройуонмут Эрилин Эрестинин ааты-
нан совхоза Саха АССР Тыатын хайаайыстыба-
тын министерствотын уонна тыа хайаайыстыба-

тын итинэнэ соботуопка үлэһиттэрин профсою-
зун обкомун көһөрүлээ сылдьар Кыһыл знамяты-
нан набаарадаланна. Совхозка икки «Москвич»,
икки «Запорожец» автомобиллар, икки «Урал»,
биһр «Юпитер» марналаах мотоцилллар фонда-
лара бэрлэлэр буоллулар.

Ааспыт бэтиннээ социалистическай куотала-
һы кыайылааба совхозка үөрүүлээх быһыыга-
найгыга ити үрдүк набаарадалы ССКП райнему-
иникс секретара таб. М. Е. Пермяков туттарда.

Бары дойдулар пролетарийдара, холбоһук!

САНА ОПОХ

ССКП ЧУРАПЧЫТААБЫ РАЙКОМУН УОННА ҮЛЭҤИТТЭР
ДЕПУТАТТАРЫН ОРОЙУОННААБЫ СОВЕТЫН ОРГАНА

Х а н ы а т.
1931 сыл алтынны
ыйтан тахсар

№ 96 (4830)

1976 сыл. Атырдьах ыйын 10 күнэ
оптуорунньук

Сыаната
2 харчы

ОТТООҤУОННА УДАРНАЙ ЫЙ БЫҤААРЫЛААХ КҮННЭРЭ

ИККИСКЭ ИҢЭЛЛЭР

СЫЛАҢ. Ыгырылаах от-
деление чулуу механизатора
Г. М. Макаров звенота 505
тонна оту кэбикэн, оройуон
механизированнай звеноларын
куоталаһыларыгар иккис
мизстэга табыста. Григорий Ми-
хайлович салайааччылаах хо-
дуһа хөһууннара биридиг бэ-
йэлэригэр тиксэринэн 63,1
тонна оттооннулар.

П. МАКАРОВ.

Графигы тутуһаллар

Карл Маркс аатынан совхоз
Одьулууннаабы отделениеты-
гар А. А. Седаляцев салайар
механизатордара графигтарын
30 тоннанан аһаран, барыта
430 тонна кэбикэннээх оттон-
нулар. Манник састааптаах
звеноларын графигна кинибит
дигн совхозка кинилэр эрэ.

Итинэн асено биһр кинитиг-
гэр 61,4 тонна оту туруэрэн,
оройуонга үһүс мизстэга иһэр.
С. ПЕТРОВ.

Оройуон бэллэнээх ме-
ханизатора комзунист
Н. Н. Сергеев биһрбит ты-
лын бигэтин толорор туу-
тар салайар коллективын
биһр сыалга түмөн, социа-
листическай куоталаһымын
байылаан көһүлээн иһэр
тэтимин ыһыктыбата.

Бу ааспыт биһр декада
устата күн ахсын ортотууан
16-һым тонна оту кэбикэн
кэллэ. Онон атырдьах ыйыа
бастакы кэбикэлэтигэр, удар-
най ый саамай болдьаһы-
таах кэмингэр, Сергеев сала-
йар звенота оттообун гра-

Биридиги отчукка— 77,7 тонна

фигын 115 бырыһыанынан
тугуста.

Субуруускай аатынан сов-
хоз Соловьевтарды отделе-
ниетын голору механизация-
лаах бу звенота бөкүһөһүчү
туругунан 544 тонна оту кэ-
бикэн кэбикэлэттэ. Ол аага
хас биридиги кинизэх 77,7
тонна оттооннулар. Бу оро-
йуонга бидиэгитэ саамай
үрдүк көрдөрүү.

А. ГОТОВЦЕВА.

Ходуһага—пенсционердар

Ады дойдуну көмүскүүр Улуу
эриин кичиллээхтара уонна
айымнылаах үлэ аһарыһара
тобо да бочуоттаах сыныалаах-
таах олохтоолор, обществоннай сүөһү
аһыһылаах соботуопкааһылаах
күүстэра кыайарынан көмөлөһөр
үтүө үлэстөөхтөр.

Кинилэртэн биһрдэра Чурапчы
селиһинэтиин олохтоолор Афанасий
Давыдович Иккитин бы-
тыл Эрлик Эрестинин аатынан
совхозка Ходуһага отделеһиеттар
тахсан оттуу сылдьар. Кини бы-

һыттаах дигн алааска сүүстэн
тахса бодит бугулу туруорда.

Оттон Петр Иванович Фил-
липов эһинэ Чурапчыттан тахсан
Кытаанах кэбикэлэтиин олохтоолор
Николай Васильевич Скрябин-
ныын Танда Бахсы үрөһөр аһин
хотуурунан оттообуттара ыраат-
та. Кинилэр совхозка уоннуу
тонна оту кэбикэн туттарар са-
наалаахтар.

В. ИГНАТЬЕВ,
ханыат общ. корр.

ОРОЙУОН СОВХОЗТАРЫГАР СҮӨҤҮ АҤЫЛЫҤЫН БЭЛЭМНЭҤЫН 1976 СЫЛ АТЫРДЬАХ ЫЙЫН 9 КҮНҮНЭҤҤИ СВОДНАТА

СОВХОЗТАР	Уаһылар күһи ахсаана	Звенолар		Охсуу (гектар)	Кэбикэн (тонна)	Силлэс (тонна)		Сенаж (тонна)		От мээккэтэ (тонна)	
		барыта	О. Н. ме- хана- изированнай			балаан	туола	балаан	туола	балаан	туола
Карл Маркс	550	33	6	9460	4116	2100	697	800	—	400	86
Субуруускай	745	44	5	12010	7397	2300	1028	900	700	400	80
Эрилик Эрестин	494	26	—	7789	3166	1800	1001	700	180	200	—
Оройуон үрдүһүн:	1789	103	11	29259	14709	6200	2726	2400	880	1000	166

Государственной статистика оройуоннаабы инспектура.

Күн-дьыл курааһынан, түһсэн
биһрбитин үрдүһүн кэбикэн нэди-
лэра оройуонга оттообун тэтимэ
биллэрдик түртүтэбэтэ: барыта
8187 гектар ходуһа «хөһулуна,

5219 тонна от кэбикэннээ, 368
тонна силлэс угулуна, 400 тон-
на сенаж, 57 тонна от мээккэтэ
нэргэ ходуһага эһин үлэһит хүү-
бэ бэлэмнэнэ. Нэдиэлэ устатыгар
бу бырадан былааннаһымыт отчут
арыһый тэрэһиннээхтиин үлэһэбит
Субуруускай аатынан совхоз 3022
гектар сирин оуустарда, 2550
тонна оту кэбикэ, 400 тонна се-
наһа, 285 тонна силлэһин, 34 тон-
на Эрестин аатынан совхозтарга
на от мээккэтиин соботуопкалаата.
адыа ыһылдыбата, АВМ—0,4
Онон оройуонга сезоннаады
аһарыһаах хаһалыһытабаларга
балаан 40,8 бырыһыан толору-
дуһа, биһрдиг совхозтарынан:
тэтимэ билитин да бытаан. Бү
Карл Маркска—32,9, Субуруу-
скайга—52,8, Эриликка—33,7 бы-
рыһыан.

Оттуурага усулуобуйа толору
Надлаа устатыгар ходуһа баар.
Ходуһага үлэ тэрэһиннээ
отчут ахсаана кыайан эбиллэбэтэ,
түһсэрэн, тэтимин күүһүрдэн
быһырынан баччытаагар быһыл
иһэххэ.

Совхозтар саалаталара субу күн-
нэргэ ходуһага эһин үлэһит хүү-
бэ бырадан былааннаһымыт отчут
арыһый тэрэһиннээхтиин үлэһэбит
ахсаанын хийлаан да толоролло-
нада. Иккитинэн, кэбикэн нэди-
лэра сенаһы бэлэмнээһин Карл
Маркс аатынан уонна Эрлик
Эрестин аатынан совхозтарга
на от мээккэтиин соботуопкалаата.
адыа ыһылдыбата, АВМ—0,4
Онон оройуонга сезоннаады
аһарыһаах хаһалыһытабаларга
балаан 40,8 бырыһыан толору-
дуһа, биһрдиг совхозтарынан:
тэтимэ билитин да бытаан. Бү
Карл Маркска—32,9, Субуруу-
скайга—52,8, Эриликка—33,7 бы-
рыһыан.

Оттуурага усулуобуйа толору
Надлаа устатыгар ходуһа баар.
Ходуһага үлэ тэрэһиннээ
отчут ахсаана кыайан эбиллэбэтэ,
түһсэрэн, тэтимин күүһүрдэн
быһырынан баччытаагар быһыл
иһэххэ.

Райсовет исполкомун председателэ Р. Р. Бурнашев дакылаатттан

Бастагычтанал, сүөһү институтун байыгы 1000 сүөһү турар көмүскүлүрүтэ үрдэттиллэ илик, бөрү-плекса уонча сым устатыгар кыа-туксууланна ылым илмэллэх. Ол иан ситэрэллэбэтэ, «Икүтүлэххө» иэран тыйа халлааһыметибатын иллизэккүлөөх кыамд итинтита, проианодствотын көдүгүһүн үлэ-тиин, итэтинтита уонна кииниэхэки салгыа сайыиияарары көрүөх баа-ра диэтэ. Итинтэн салгыа киини

Актии муниыбаа дьүүллэһиит-либит бөрпүрүөсэа кыам ис хө-бөөһүнөөх уугаары мэллэһиэ.

Актив жуньага дүүдэллэлт
либит бопшурусса княз ис хо-
лоонноох уураары ылына.

